Lingua cree

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A **lingua cree**[2] é un continuo dialectal consistente en varios dialectos aborixes americanos pertencentes ás linguas algonquinas, faladas por 50.000 persoas no Canadá, dende Alberta até Terra Nova e Labrador. Algúns dialectos utilizan unha variantes dos alfasilabarios nativos canadenses e outros usan o alfabeto latino.

Cree ***Nēhiyawēwin*** **ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ**	
Outros nomes:	Montagnais, Naskapi
Falado en:	Canadá e Estados Unidos de América (Montana)
Total de falantes:	120.000 (censo de 2006)[1] (incluíndo montagnais–naskapi e atikamekw)
Familia:	Álxico Algonquino **Cree**
Escrita:	Alfabeto latino, alfasilabarios nativos canadenses
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	`cr`
ISO 639-2:	`cre`
ISO 639-3:	`cre (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=cre)`

Índice

Nomes

Notas

Véxase tamén

Outros artigos

Nomes

Os endónimos da lingua son *Nēhiyawēwin* ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (cree das chairas), *Nīhithawīwin* (cree dos bosques), *Nehirâmowin* (atikamekw), *Nehlueun* (montagnais occidental, dialecto Piyekwâkamî), *Ilnu-Aimûn* (montagnais occidental, dialecto Betsiamites), *Innu-Aimûn* (montagnais oriental), *Iyiniu-Ayamiwin* (cree do sueste), *Iyiyiu-Ayimiwin* (cree do nordeste), e *Ililîmowin* (cree moose).

Notas

1. "Statistics Canada: 2006 Census". Arquivado dende o orixinal o 16 de outubro de 2013. Consultado o 01 de marzo de 2015.
2. Definición de cree* (https://digalego.xunta.gal/gl/termo/18567) no *Dicionario de Galego (https://digalego.xunta.gal/gl/caracteristicas)* de Ir Indo e a Xunta de Galicia.

Véxase tamén

Outros artigos

- Pobo cree

Este artigo sobre lingüística é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel (https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_cree&action=edit) para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.

Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír.

Placa trilingüe en inglés, francés e Cree.

Existe unha versión da Wikipedia en ***Lingua cree***

Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: ***Lingua cree***

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_cree&oldid=5310731"

A última edición desta páxina foi o 17 de novembro de 2019 ás 15:26.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.